

• **Za fizička lica**

(ime i prezime)

(adresa stanovanja)

(kontakt telefon)

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, dajem

IZJAVU

Da sam kao nosilac podataka, saglasan/a da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 5. stav (2) Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11) i Pravilnikom o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/21) kao kontrolor podataka obrađuje moje lične podatke u postupku rješavanja po prijavi na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu pomoći za održivi povratak za 2024.godinu broj: 13-05/1-32-45897/24 od 01.10.2024. godine u skladu sa Zakonom o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 23/99, 21/03 i 33/03), Zakonom o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 15/05), Zakonom o raseljenim osobama – prognanicima i izbjeglicama – povratnicima u Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/05 – Prečišćeni tekst) i Uredbom o načinu ostvarivanja pomoći za održivi povratak („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/14,30/17,43/19, 18/24 i 23/24) i iste za potrebe ostvarivanja mojih prava iz zahtjeva i objaviti.

Navedenu saglasnost dajem za period do konačnog rješavanja po pomenutoj prijavi.

Izjavu dao/la:

Br. Lične karte _____

PU _____

Datum: _____